

PROGRAMME OF ASSESSMENT FOR SESOTHO PUO YA TLATLETSO YA BOBEDI DIKEREITE TSA 10-11 (2021)

Mosebetsi ya Tekanyetso ya Semmuso ya Kotara ya 1		
KOTARA YA 1	Mosebetsi wa 1 (25)	Mosebetsi wa 2 (40)
65 marks convert to 100	Mosebetsi wa molomo: Puisano (10-30 minutes per group/class)	TEKO 1: Tshebediso ya puo (1hr. 10 min.) Tekokutlwisiso {Prosa (Matswao a 24) le Tema e bohawang (Matswao a 6)} (30) Kgotsufatso (10)

Mosebetsi ya Tekanyetso ya Semmuso ya Kotara ya 2				
KOTARA YA 2	Mosebetsi wa 3 (25)	Mosebetsi wa 4 (25)	Mosebetsi wa 5 (40)	Mosebetsi wa 6 (20)
110 marks convert to 100	MOSEBETSI WA MOLOMO: Puo e hlophisitweng (1-2 minutes per learner)	MOSEBETSI WA MOLOMO: Ho balla hodimo ho hlophisitweng (1-2 minutes per learner)	TEKO 2: Puo jwalo ka ha e sebediswa (Metsotso e 40) Papatso (10) khathunu/ khomiki (10) Prosa le setshwantsho (20)	TEKO 3: Sengolwa (Metsotso e 40) Dipotso ho tswa qotsong

Mosebetsi ya Tekanyetso ya Semmuso ya Kotara ya 3		
KOTARA YA 3	Mosebetsi wa 7 (40)	Mosebetsi wa 8 (25)
65 marks convert to 100	Ho ngola: Phetelo/Tlhaloso (hora e le 1)	MOSEBETSI WA MOLOMO: Ho mamela (metsotso e 45)

Mosebetsi wa tekanyetso ya Semmuso ya Kotara ya 4	
KOTARA YA 4	Task 9 – 300 marks
300 marks	HLAHLORO YA MAKGAOLAKGANG Pampiri ya 1 Puo jwalo ka ha e sebediswa (matswao a 80) (2 hrs.) Pampiri ya 2 - Dingolwa (matswao a 40) (1, 5 hrs.) Pampiri ya 3 – Ho ngola (matswao a 80) (2, 5 hrs.) Pampiri ya 4 – Mosebetsi wa molomo (matswao a 100) *Orals: Learners should do one prepared speaking task, one conversation task, one listening task, and one prepared reading aloud task during the year.

SUMMARY OF PROGRAMME OF ASSESSMENT:

Promotion marks

TASK 9 (End-of-year examinations)

Pampiri	TOTAL
1	80
2	40
3	80
TOTAL	200

Oral marks (Paper 4)

TASK NUMBER	TOTAL
1	25
3	25
4	25
8	25
TOTAL	100

Term mark (Term 1-3)

School-based Assessment (SBA) - excluding oral marks

TASK Number	TOTAL
2	40
5	40
6	20
7	40
TOTAL	140

Promotion marks

End of year examinations (Papers 1-3) 200

Oral marks 100

300 convert to 40%

SBA

140 convert to 60%